



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	16. VI	20/16	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	11-4/16-1		
VEZA:			
EPA:	1115 xxv		
SKRAĆENICA:		PRILOG:	

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-1434
Podgorica, 6. jun 2016. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. maja 2016. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA PORIJEKLA, GEOGRAFSKIM OZNAKAMA I OZNAKAMA GARANTOVANO TRADICIONALNIH SPECIJALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i **DANIJELA STOLICA**, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.



VLADA CRNE GORE

Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Formular za podnošenje materijala za diskusiju

1. Mjesto i datum	Podgorica, 12.05.2016. godine		
2. Predlagač dokumenta	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja		
3. Naziv dokumenta	Predloga Zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda		
4. Sektor			
5. Da li je dokument iz programa rada Vlade? (ako je odgovor NE preći na pitanje broj 10.)	DA <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	
6. Poglavlje Programa rada Vlade	Prioritetni <input type="checkbox"/>	Tematski <input type="checkbox"/>	Normativni <input checked="" type="checkbox"/>
7. Kvartal			
8. Rok			
9. Redni broj naziva dokumenta			
10. Da li je određen stepen tajnosti dokumenta? (ako je odgovor NE preći na pitanje broj 12)	DA <input type="checkbox"/>	NE <input checked="" type="checkbox"/>	
11. Stepen tajnosti i broj rješenja o određivanju stepena tajnosti			
12. Da li je dokument već diskutovan na KEPIF-u? (ako je odgovor NE preći na sljedeću tačku)			

Ne

13. Koja su osnovna pitanja za diskusiju o dokumentu na KEPIF-u?

14. Predlog zaključaka za KEPIF / Vladu

1. Vlada je na sjednici od _____ 2016. godine, razmotrila i usvojila Predloga Zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
2. Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određuju se prof.dr. Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i Danijela Stolica, generalna direktorica za poljoprivredu i ribarstvo.

15. Osoba za kontakt i broj telefona

Danijela Stolica, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, 020/482-263

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA PORIJEKLA, GEOGRAFSKIM OZNAKAMA I OZNAKAMA GARANTOVANO TRADICIONALNIH SPECIJALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Član 1

U Zakonu o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list CG", br. 18/11) u članu 8 stav 3 riječ "potpun" zamjenjuje se riječju "uredan".

U stavu 5 riječ "odbacuje" zamjenjuje se riječju "odbija".

U stavu 6 riječi: "potpun i osnovan" zamjenjuju se riječju "uredan".

Član 2

U članu 10 st. 5 i 7 brišu se.

Dosadašnji stav 6 postaje stav 5.

Član 3

U članu 13 stav 4 riječ "osnovan" zamjenjuje se riječju "uredan".

Član 4

U članu 24 stav 3 riječ "potpun" zamjenjuje se riječju "uredan".

U stavu 5 riječ "odbacuje" zamjenjuje se riječju "odbija".

U stavu 6 riječi: "potpun i osnovan" zamjenjuju se riječju "uredan".

Član 5

U članu 26 st. 5 i 7 briše se.

Dosadašnji stav 6 postaje stav 5.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14 i 20/15).

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojom je određeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi njegovog usaglašavanja sa Zakonom o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14 i 24/15), kojim je uređen upravni postupak, u dijelu u kojem je sadržano izvjesno odstupanje od tog zakona.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predmetne izmjene Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ne proizilaze iz obaveze njihovog usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Odredbom člana 1 Predloga zakona usaglašen je termin zahtjev (podnesak) koji je sadržan u članu 8 st. 3 i 5 na način što se umjesto postojećeg zakonskog rješenja kojim je propisano da je zahtjev potpun ili potpun i osnovan, u predlogu ovog zakona usaglašen je, pa se predlaže da zahtjev bude uredan što je u konkretnom slučaju primjerenije Zakonu o upravnom postupku.

Odredbom člana 2 Predloga zakona član 10 stav 5 briše se jer ZUP propisuje mogućnost pokretanja upravnog spora.

Takođe i stav 7 istog člana se briše zbog potrebe donošenja novog zakona (nacrt je u izradi) kada ćemo ponuditi novo zakonsko rješenje.

Odredbom člana 3 predviđena je izmjena na način što se umjesto postojećeg zakonskog rješenja kojim je propisano da je zahtjev osnovan, u predlogu ovog zakona usaglašen, pa se predlaže da zahtjev bude uredan što je u konkretnom slučaju primjerenije Zakonu o upravnom postupku.

Odredbama člana 4 predviđena je ista izmjena kao i odredbama člana 1 ovog predloga zakona.

Odredbom člana 5 Predloga zakona član 26 stav 5 se briše jer ZUP propisuje mogućnost pokretanja upravnog spora.

Takođe i stav 7 istog člana se briše zbog potrebe donošenja novog zakona (nacrt je u izradi) kada ćemo ponuditi novo zakonsko rješenje

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Nijesu potrebna dodatna sredstva za sprovođenje ovog zakona.

TEKST ODREDBA ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

U Zakonu o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u (Službeni list CG", 11) mijenjaju se sljedeće odredbe:

Postupanje po zahtjevu za registraciju

Član 8

- (1) Zahtjev za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se Ministarstvu.
- (2) Ministarstvo obrazuje komisiju za sprovođenje postupka registracije oznake porijekla ili geografske oznake poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: Komisija).
- (3) Komisija provjerava da li je zahtjev potpun u skladu sa članom 7 ovog zakona, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.
- (4) Ukoliko je zahtjev za registraciju nepotpun, Komisija pisanim putem poziva podnosioca zahtjeva da, u roku od 30 dana od dana prijema poziva ili, izuzetno, u roku koji ona odredi, otkloni utvrđene nedostatke.
- (5) Ako podnosilac zahtjeva za registraciju u roku iz stava 4 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostake, Ministarstvo, na predlog Komisije, rješenjem odbacuje zahtjev za registraciju oznake.
- (6) Zahtjev za registraciju koji je potpun i osnovan Ministarstvo objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.
- (7) Specifikacija proizvoda i jedinstveni dokument iz člana 7 stav 6 ovog zakona objavljuju se na web stranici Ministarstva.

Postupanje po prigovoru

Član 10

- (1) Komisija utvrđuje osnovanost prigovora iz člana 9 ovog zakona.
- (2) Ako Ministarstvo ne primi nijedan prigovor u roku iz člana 9 stav 2 ovog zakona, Komisija predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o registraciji oznake porijekla ili geografske oznake.
- (3) Ako je prigovor podnesen u skladu sa članom 9 st. 2 i 3 ovog zakona, Komisija poziva zainteresovane strane da se dogovore.
- (4) Ukoliko zainteresovane strane ne postignu dogovor, Komisija predlaže Ministarstvu prihvatanje ili odbijanje zahtjeva za registraciju, odnosno dalje postupanje po zahtjevu za registraciju, uvažavajući mišljenja podnosioca zahtjeva i podnosioca prigovora, o čemu Ministarstvo donosi rješenje.
- (5) Rješenje iz stava 4 ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
- (6) Oznake porijekla i geografske oznake registrovane u skladu sa st. 2 i 4 ovog člana Ministarstvo objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.
- (7) Način podnošenja prigovora i rokovi u postupku po prigovoru iz stava 3 ovog

člana, kao i rokovi za dalje postupanje po zahtjevu za registraciju iz stava 4 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.

Izmjena specifikacije proizvoda

Član 13

- (1) Grupa proizvođača ili prerađivača koja ispunjava uslove iz člana 7 ovog zakona, a koja ima pravni interes može zahtijevati izmjenu specifikacije proizvoda, naročito radi prihvatanja naučno tehničkih dostignuća ili redefinisanja geografskog područje iz člana 6 stav 2 tačka 3 ovog zakona.
- (2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu i mora da sadrži opis i razloge predloženih izmjena.
- (3) Na postupak po zahtjevu za izmjenu specifikacije koja podrazumijeva jednu ili više izmjena jedinstvenog dokumenta shodno se primjenjuju odredbe čl. 7 do 11 ovog zakona.
- (4) Ukoliko su predložene izmjene specifikacije manje, Komisija razmatra zahtjev bez primjene postupka iz čl. 9 i 10 ovog zakona, a u slučaju da je zahtjev osnovan, Ministarstvo ga objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.
- (5) Kada izmjene specifikacije ne podrazumijevaju izmjenu jedinstvenog dokumenta, Ministarstvo na predlog Komisije donosi rješenje o odobravanju predloženih izmjena.
- (6) Kada izmjena podrazumijeva privremenu promjenu specifikacije, koja je rezultat sprovođenja obaveznih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera nadležnih državnih organa, Ministarstvo, na predlog Komisije, donosi rješenje o privremenoj promjeni specifikacije.
- (7) Uslovi i način podnošenja zahtjeva za izmjenu specifikacije proizvoda, kao i šta se smatra manjom izmjenom specifikacije utvrđuju se propisom Ministarstva.

Postupanje po zahtjevu za registraciju

Član 24

- (1) Zahtjev za registraciju podnosi se Ministarstvu.
- (2) Ministarstvo obrazuje komisiju za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: Komisija za GTS).
- (3) Komisija za GTS, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, provjerava da li je zahtjev potpun u skladu sa članom 23 ovog zakona.
- (4) Ukoliko je zahtjev za registraciju nepotpun, Komisija za GTS pisanim putem poziva podnosioca zahtjeva da, u roku od 30 dana od dana prijema poziva ili, izuzetno, u roku koji ona odredi, otkloni utvrđene nedostatke.
- (5) Ako podnosilac zahtjeva za registraciju u roku iz stava 4 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostake, Ministarstvo, na predlog Komisije za GTS, rješenjem odbacuje zahtjev za registraciju.
- (6) Zahtjev za registraciju koji je potpun i osnovan Ministarstvo objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.
- (7) Specifikacija iz člana 22 ovog zakona objavljuje se na web stranici Ministarstva.

Član 26

- (1) Komisija za GTS razmatra osnovanost prigovora iz člana 25 ovog zakona.
- (2) Ako Ministarstvo ne primi nijedan prigovor u skladu sa članom 25 st. 2 i 3 ovog

zakona, Komisija za GTS predlaže Ministarstvu donošenja rješenja o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(3) Ako je prigovor podnesen u skladu sa članom 25 st. 2 i 3 ovog zakona, Komisija za GTS poziva zainteresovane strane da se dogovore.

(4) Ukoliko zainteresovane strane ne postignu dogovor, Komisija za GTS predlaže Ministarstvu prihvatanje ili odbijanje zahtjeva za registraciju, odnosno dalje postupanje po zahtjevu za registraciju, uvažavajući mišljenja podnosioca zahtjeva i podnosioca prigovora, o čemu Ministarstvo donosi rješenje.

(5) Rješenje iz st. 2 i 4 ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

(6) Naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta registrovan rješenjem iz st. 2 i 4 ovog člana objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore“.

(7) Način podnošenja prigovora, rokovi u postupku po prigovoru iz stava 3 ovog člana i rokovi za dalje postupanje po zahtjevu za registraciju iz stava 4 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.

Primijeno:	27. 04. 16		
Org. jed.	Br.	Prilog	Vrijednost
320	85/16-7		



Crna Gora

DEČENJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
PILJAZU GODINA
BRANJENOSTI
2016



Da ja vječna Crna Gora

VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Broj: 01-011/16-9844/4
Podgorica, 21. 04. 2016. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
- Ministaru, gospodinu prof. dr. Peturu Ivanoviću -

Poštovani gospodine Ivanoviću,

Shodno Vašem dopisu, broj 20-85/16-4, od 14. marta 2016. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova razmotrilo je inovirani tekst Predloga zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i, sa aspekta nadležnosti Ministarstva, nema primjedbi i sugestija, budući da su naše sugestije inkorporirane u tekst Predloga zakona.

U pogledu sugestije Ministarstva unutrašnjih poslova, date aktom broj 01-011/16-9844/3 od 28. 03. 2016. godine, u vezi sa članom 10 stav 7 i članom 26 stav 7, prihvatamo dato obrazloženje da ćete iste implementirati u toku izrade novog Zakona, čije usaglašavanje sa EU propisima je u toku.

S poštovanjem,

POTPREDSJEDNIK VLADE
Rukovodilac



Duško Marković

CRNA GORA
ul. Sv. Petra Cetinjskog 22, 81000 Podgorica
Tel.+382 20 21 590, fax:+382 20 246 779, e-mail: kabinet@mup.gov.me
www.mup.gov.me



Crna Gora

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU BUDINA
GRADJANOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA
PODGORICA

Primljeno:	Org. jed.	Broj:	Prig.	Vrijednost
27.04.16	320-85/16-10			

VLADA CRNE GORE
Sekretarijat za zakonodavstvo

Broj: 05-413

Podgorica, 27. aprila 2016. godine

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
-gospodinu prof. dr Petru Ivanoviću, ministru-

PODGORICA

Vašim aktom, broj 320-85/2016-8 od 22. aprila 2016. godine, o ovom Sekretarijatu dostavljen je na mišljenje **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OZNAKAMA PORIJEKLA, GEOGRAFSKIM OZNAKAMA I OZNAKAMA GARANTOVANO TRADICIONALNIH SPECIJALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA.**

Dostavljenim tekstom se vrše izmjene odredaba važećeg zakona, koje se odnose isključivo na usaglašavanje sa Zakonom o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14 i 20/15).

Budući da je dostavljeni tekst Predloga zakona usaglašen sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koje vrši poslove uprave koji se odnose na upravni postupak i inspekcijski nadzor, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba.

SEKRETAR
Dušan Ivanović



Crna Gora

DEPTA ZA
GOSPODARSTVO
I
POSREDOVANJE
U PROMETU
2016



Da je vječna Crna Gora

MINISTARSTVO FINANSIJA

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA
KOTORSKA

Primjerc. 13.05.16			
Org. jed.	Br.	Prig.	Vrijednost
360	-	PS/16	13

Broj: 02-03-7229/1

Podgorica, 12. maj 2016. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
- n/r ministra, gospodina Petra Ivanovića-

Poštovani gospodine Ivanoviću,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je da implementacija dostavljenih izmjena neće zahtijevati izdvajanje dodatnih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda*.

S poštovanjem,



81000 Podgorica, ul. Stanka Dragojevića br. 2
tel: +382 20 242 833; fax: +382 20 224 450; e-mail: mf@mif.gov.me

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo poljoprivrede i ruralog razvoja
NAZIV PROPISA	Zakon o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
1. Definisanje problema <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<p>Predloženim zakonom treba da se usaglasi važeći Zakon o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda</p> <ul style="list-style-type: none"> - sa novim Zakonom o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14 i 24/15); - Donošenjem predmetnog zakona neće biti oštećenih subjekata; - Kada bi ostalo stanje „status quo“ odredbe važećeg Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje se mijenjaju bile bi i dalje neusaglašene sa novim Zakonom o upravnom postupku, mada to u primjeni Zakona, zbog manjeg odstupanja, ne bi izazivalo veći problem. 	
2. Ciljevi <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Predloženim zakonom postiže se potpuna usaglašenost važećeg Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa novim Zakonom o upravnom postupku; - Navedeni cilj, osim što proizilazi iz obaveze usklađivanja posebnog zakona sa sistemskim zakonom, u saglasnosti je i sa zaključcima Vlade Crne Gore donijetim u vezi sa tim. 	
3. Opcije <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). 	

<ul style="list-style-type: none"> - Objasniti preferiranu opciju? - Nema drugih opcija; - Donošenjem predloženog zakona postiže se potpuna usaglašenost važećeg Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa novim Zakonom o upravnom postupku.
<p>4. Analiza uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
<ul style="list-style-type: none"> - Rješenja iz predloženog zakona, budući da se u suštini radi o njihovom preciziranju, pozitivno će uticati na primjenu Zakona; - Primjena predloženog zakona ne izaziva troškove građanima i privredi; - Predloženim zakonom se ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija; - Predloženim zakonom se ne stvaraju administrativna opterećenja i biznis barijere.
<p>5. Procjena fiskalnog uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu? - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Objasniti. - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Objasniti. - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu? - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze? - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore? - Objasniti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda. - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Objasniti. - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Objasniti.
<ul style="list-style-type: none"> - Za implementaciju predloženog zakona nijesu potrebna sredstava iz Budžeta Crne Gore, zbog čega ista ne treba planirati ni u tekućoj ni u narednoj godini;

- Implementacijom predloženog zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze;
- Usvajanjem predloženog zakona nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih bi proistekle finansijske obaveze;
- Implementacijom predloženog zakona neće se ostvariti prihod u Budžetu Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- Pri izradi Predloga zakona nije korišćena eksterna ekspertska podrška;
- U toku RIA procesa nije bilo konsultacija zainteresovanih strana, pa samim tim ni rezultata od tih konsultacija, kao ni predloga i sugestija zainteresovanih.

Datum i mjesto:

Podgorica, 28.04.2016.



MINISTAR

Petar Ivanović
Prof. dr Petar Ivanović, s.r.



Crna Gora

URENJA
DRUŠTVA
NEKVALIFIKACIJE

2016



Da je vjerna Crna Gora

**MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
I EVROPSKIH INTEGRACIJA**

Broj: 03/1/2-1/52/2

Podgorica, 13. V 2016.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Dopisom broj 320-85/2016-11 od 5. maja 2016. tražili ste mišljenje o uskladenosti Predloga zakona o izmjenama Zakona oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

DRŽAVNI SEKRETAR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE





Ambasador Aleksandar Andrija Pejović



ARSO Crna Gora			
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA			
Priloga: POLJOPRIVRA			
Šifra: B:	320-85/16-11		
Org. od.	Str.	Prig.	Vrijednost
320	85/16-11		

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPRR/IU/PZ/16/08
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama Zakona oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Designations of Origin, Geographical Indications and Indications for Traditional Specialities Guaranteed of Agricultural and Food Products	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
- Sektor/odsjek	Odjeljenje za normativno-pravne poslove	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Danijela Stolica 482- 263, danijela.stolica@mprrr.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Vesna Novaković 020 621-111, vesna.novakovic@fu.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2016-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi		

dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
 	 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MPRR/TU/PZ/16/08		MPRR/IU/PZ/16/08		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka		/		
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama Zakona oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Designations of Origin, Geographical Indications and Indications for Traditional Specialities Guaranteed of Agricultural and Food Products		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti